

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA U THOMA (P1)

LARA 2009

MEMORANDAMU

MARAGA: 70

Memorandamu uyu u na masiatari a 6.

KHETHEKANYO YA A: THOLOKANYONDIVHO**MBUDZISO 1**

- | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|
| 1.1 | Muvhangi | Tshiitisi | Tshinyalelo | |
| | 1.1.1 Musiiwa✓ | U fhisa
buvhi/buvhi✓ | | |
| | 1.1.2 | U pfa phepho/
vhuriha✓ | Nndu tharu dza Vho-
Mawelewele dzo swa dzothe. ✓ | |
| | 1.1.3 Tshibvumo✓
Vho-Ludongo
Tshidakwa | U rafha notshi✓
U fhisa mavhivhi
Tshitommbi | Mipaini ya Mondi yo swa. ✓
Tsimu ya Vho- Mabuda yo
swa.
Tsimu dzothe dza mibomo
dzo swa/ khamphani ya
Simunye / vhathu vha fhelelwa
nga mishumo. | |
| | 1.1.4 Lukhangasa✓ | | Miri ya mishonga na
zwickhokhonono zwi
shumiswaho nga vhomaine
zwo swa zwothe. ✓ | (9) |
- 1.2.1 Hai, ✓vho rengisa namana dzavho vha lifha mulandu. ✓ (2)
- 1.2.2 Ee, ✓ mulilo u tshi duga o shavha. ✓ (2)
- 1.2.3 Hai, ✓ na nndu i si ya mahatsi yo fhisiwaho nga Musiiwa yo swa. ✓ (2)
- 1.3 Thangule. ✓ (1)
- 1.4 Vho fhedza vho tou vha isa ha vhoramilayo. ✓✓ (2)
- 1.5 Vho-Doyoyo vho vha vho vhaaisala tshothe zwe vha sala vha si tsha nga
muthu muhulwane/ zwi sumbedza vhutungu he vha vhu pfa. ✓✓ (2)
- 1.6 O shumisa ipfi zwikiqulu/zwidakwa. ✓✓ (2)
- 1.7 Ri fanela u vha na vhulondo musi ri tshi shumisa mulilo. ✓✓ (2)
- 1.8
- Ndi we a laṭa tshitommbi tshi songo dzimiwa. ✓Ndi u sa londa, o vha
o fanela o tshi dzima. ✓
 - Musiiwa wa u fhisa khadibogisi✓. O vha o fanela o li fhisela nnda. ✓
 - Vhashumi vha Driekoppies.✓Vho vha vho fanela vho dzima mulilo. ✓ (2)
- 1.9 Vhakegulu. ✓ Vha ri wo tou fhiswa nga ndadzi/na linwe na linwe wo fhiswa
nga vhaloi. ✓ (2)
- 1.10 Mulilo ndi wavhudi; u ri thusa zwinzhi vhutshiloni. ✓✓ (2)

THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA A: 30

KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO/SAMARI**MBUDZISO 2****ADENDAMU YA SAMARI**

- U edzisa vhabebi (khotsi).
- U takadza khonani.
- U todou pfa zwine vhahulwane vha pfa.
- U fhedza tshitirese na mbilaelo.
- U dahela u funwa nga vhasidzana.
- U netuluswa musi muthu o neta.
- U lwa na zwine vhabebi vha funa.

Ndila ya u maka manweledzo:

- Manweledzo o nekedzwaho e kha mbonalo/tshivhumbeo tsho khakheaho ngeno tshi tsho randelwaho kha Tshitatamennde tsha Kharikhulamu ya Lushaka a a makiwa, hone-ha ha vha na ndatiso ya maraga nthihi.
- Maraga dzi avhelwa fhedzi mbuno dzo nwalwaho **nga mafhungo o fhelelaho.**
- Pulane/mvetomveto i fanela u sumbedzwa zwi khagala. Zwa sa ralo, kha vha make samari ya u thoma yo nekedzwaho.
- Zwi tou vhofha uri vhalingiwa vha sumbedze tshivhalo tsha maipfi **nga ndila i songo khakheaho.**
- Kha vha avhele maraga nga ndila i tevhelaho:
 - o Maraga dza 7 ndi dza mbuno.
 - o Maraga dza 3 ndi dza luambo. Maraga dza luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:
 - Maraga nthihi musi ho bulwa mbuno 1 – 3 dzi re dzone.
 - Maraga mbili musi ho bulwa mbuno 1 – 5 dzi re dzone.
 - Maraga tharu musi ho bulwa mbuno dza 6 – 7 dzi re dzone.

Zwavhuvhudi maraga dza luambo dzi songo fhira mbuno dzo newaho.

o Ndatiso:

- Kha samari **dzo lapfesaho**, kha vha vhale vha fhirise **nga maipfi matanu**, zwi daho nga murahu vha songo tsha zwi londa.
- Samari dzi re pfufhi fhedzi dzi na mbuno dzothe khulwane dzine dza todea **hu songo vha na ndatiso** khadzo.
- Vhukhaki ha luambo (girama) mupeleto, zwiga zwa u vhala): kha maraga **tharu** dza luambo kha vha tuse nga ndila i tevhelaho:
 - Vhukhaki ha 0 – 4 a hu na ndatiso.
 - Vhukhaki ha 5 – 10 kha vha tuse maraga **nthihi**.
 - Vhukhaki ha 11 – 15 kha vha tuse maraga **mbili**.
 - Vhukhaki ha 16 u ya phanda, kha vha tuse maraga **tharu**.
- Ndatiso ya musu ho tou **khouthiwa mafhungo o tou ralo** i disendeka kha maragagute dzo avhelwaho mbuno na luambo nga ndila i tevhelaho:

Arali ho khouthiwa mafhungo a 1 – 3: a hu na ndatiso

Arali ho khouthiwa mafhungo a 4 – 5: kha vha tuse maraga 1

Arali ho khouthiwa mafhungo a 6 – 7: kha vha tuse maraga 2

- Kha vha tuse maraga nthihi kha maraga dzo avhelwaho mbuno na luambo arali tshivhalo tsha maipfi tshi songo sumbedzwa, kana maipfi o vhaliwa nga ndila yo khakheaho.

KHA VHA DZHIELE NZHELE: Abriviesheni/pfufhifhadzo a dzo ngo fanela u shumiswa, fhedzi arali dzi hone kha samari, dzi fanela u vhaliwa sa tshivhalo tsha maipfi ane dza a imela.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA B: 10

KHETHEKANYO YA C: PHENDA NA KUSHUMISELE KWA LUAMBO**MBUDZISO 3**

- 3.1 3.1.1 Masofa: ✓
Sa: Malume wanga vho renga **masofa** avhudi. ✓ (Phindulo iniwe na iniwe i pfalaho yo tea). (2)
- 3.1.2 Thetshelesesa. ✓O vha o tou **thetshelesesa** musi a tshi laiwa.✓ (2)
- 3.1.3 Thingothendeleki a dzi dzi phambano kha vhafunani. ✓✓ (2)
- 3.1.4 Phambano kha vhafunani dzi **diswa** nga thingothendeleki/kha vhafunani phambano dzi **diswa** nga thingothendeleki/phambano dzi **diswa** nga thingothendeleki kha vhafunani. ✓ (1)
- 3.1.5 Hai, ✓a si vhothe vhanna vha sa divhalekani. ✓ (2)
- 3.1.6 Duu!/o ri u pfa nga ha lufu, a sokou **duu!**✓ (1)
- 3.2 3.2.1 Ndayotewa ya shango i ri vhafumakadzi na vhana vha na ndugelo dza u sa tambudzwa. ✓✓ (2)
- 3.2.2 Vhanna na vhafumakadzi vha tea u thonifhana. (Na maniwe mafhungo a pfalaho). ✓✓ (2)
- 3.2.3 Mulaedza ri tea u hashu/u hashu mulaedza ri a tea. ✓✓ (1)
- 3.2.4 ‘Zwi a fana na tshivhalo tsha dzimpfu dzibadani,’ ✓a zwi na vhushaka na mafhungo a u tshipiwa ha vhana na vhafumakadzi. ✓ (2)
- 3.2.5 Lashu. Shango lashu lo naka
Lothe. Daka lothe lo swa.
Rine. Rine ri dzula kule.
Khwine. Ndi khwine ri tshi vhalesa. ✓ (1)
- 3.2.6 Vhana **vha** fanela u thetshelesa vhabebi. ✓ (1)
- 3.2.7 Ndo mu wana, **nahone** o no tou dzula fhasi. ✓ (1)

- 3.3 3.3.1 Ndi ndaela. ✓ (1)
- 3.3.2 Limudi la ndaela/lilaeli. ✓ Hu khou newa ndaela dzine vhagudi vha fanela u dzi tevhela. ✓ (2)
- 3.3.3 MVELEDZISO LABORATHORI YA KHOMPHUYUTHA. ✓ (1)
- 3.3.4 DZINA LANU, ✓ (naho mulingiwa o nea fhungo lothe zwo luga) ngauri zwo nwalwa nga malederedanzi. ✓ (2)
- 3.3.5 Vhagudi vho newa ndaela uri vha kone u dzhena kha mushumo wa khomphuyutha. ✓✓ (2)
- 3.3.6 Ipfi ili lo nwalwa zwitangeni u itela uri zwi vhonele uri li kha luambo lusili. ✓✓ (2)

THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA C: 30
70